

Uredništvo i uprava
ZAGREB, MASARYKOVA 28a
Telefon 67-80
Uredništvo in uprava
za Slovenijo in slovenski del
Julijanske Krajine
LJUBLJANA, Erjavčeva 4a

ISTRA

GLASILO SAVEZA JUGOSLOVENSKIH EMIGRANATA IZ JULIJSKE KRAJINE

Nove srednje šole v Julijski Krajini

Ponovno smo že v našem listu pisali o člankih, ki jih je objavljalo v tržaškem »Piccolu« Angelo Scocchi, in ki jih je po neje zbral v posebni knjigi.

Za duhovno usmeritev tridesetih dečkov iz obmejnega ozemlja, ki bivajo v konviktu, bi bilo koristnejše, če bi jih razdelili na številne konvikte v severni in srednji Italiji.

Isto velja za 15 deklic iz soške doline, ki bivajo v dekliškem konviktu...

Od 60 stipendij, ki jih podeljuje ministrstvo za narodno prosveto gojenec tolminske konvikta, bi se jih nekaj lahko določilo za klasično izobrazbo nekaterih nadarjenih dečkov iz obmejnega pasu. Toda večji del stipendij se mora ohraniti Scodnikovemu konviktu za gojence gorske kmetijske šole.

Tako bi konvikt, ki je bil ustanovljen po prizadevanju šolskega nadzornika Spazzapano v italijanske namene in ki nosi ime slavnega generala italijanske vojske Francesco Scodnik, kateri se je rodil v Kanalu in je učil Humberta I. nemščine in je bil svak Mattea Renata Imbriani, globlje in bolj neposredno prodiral v dušo soškega prebivalstva in bo tako z zvestobo njihovih sinov delal Julijske Alpe še bolj neprimestljive v obrambo Italije.

Iz teh Scocchijevih besed lahko sklepamo, kaj bo z dosedanjimi slovenskimi gojenenci konvikta, kaj s konviktom in kaj z državnimi štipendijami.

Poleg učiteljske šole v Tolminu in omenjene kmetijske srednje šole v Poreču bodo s prihodnjim šolskim letom otvorili v Julijski Krajini še sedem drugih nižjih in višjih srednjih šol, tako učiteljsko šolo na Reki, nižjo gimnazijo v Gradiški, nižji tehnični zavod (nižjo realno gimnazijo) v Trbižu, in štiri nižje strokovne šole, namešč v Sv. Luciji in Marijanu enoletni obrtniški tečaj, v Krminu enoletni kmetijski tečaj in v Trstu nižjo mornariško šolo. — Značilno je, da se tržaški listi hudejo nad izberno sedeža te šole. Po ministarskem odloku bi morala biti namešč na Vrdeli.

P. P.

ŠIRITE »ISTRU« !

CITAJTE »ISTRU« !

PRETPLAČUJTE SE NA »ISTRU« !

Ispravi! U poslednjem broju je ispo potpis ispod uvodnika »Okupljanje naše omladine«. Uvodnik je morao biti potpisani sa »Barba Lujo«. Molimo čitatelje da uvaže tu štamparsku greško. — Ur.

GLAD I BIJEDA U ISTASKOM SELU

Slum, avgusta 1937. — Do pred rat naše je selo bilo jedno od najnaprednejših sela v cijeloj Čičariji, što se vidi i po tome, što smo bez ičije pomoći bili sagradili lijepu školsku zgradu. Sagradili smo bili takoder lijepu zgradu u kojoj je imao stan učitelj, a i vrlo lijepu i veliku cisternu za pitnu vodu. Sve ovo sagradili smo bez pomoći i općine i države, a danas ne možemo da si nabavimo niti jedan čavao da ga prihvijemo u dasku. Naše je selo danas je-

dno od najsiromašnijih u Čičariji. Narod ne zna što bi učinio. Mnogi pomislju na to da napuste ono što posjeduju, te da idu u svijet kao prosjaci, jer je život neizdrživ. Mi smo prije rata imali u selu preko osamdeset krava za mlijeko, a danas ih je u cijelom selu sveća devetnaest i ne može se u selu dobiti litre mlijeka kao lijek za djecu, a i ono malo što ga ima upotrebi ga svaki za jedinu hranu u familiji.

TEŽAK ŽIVOT U ĆIĆARJU

Mune, avgusta 1937. — Da je život bio u našim krajevima od uvjek težak te je nepobitna činjenica, ali da je bio ovako težak kao što je sada, to nitko od naših najstarijih ljudi ne pamti. U našim je krajevima unatrag nekoliko vremena zavladala užasna skupoča, glad i bezposlca. Nastala je skupoča upravo onoga što mi najviše trebamo, a to je slanina i žuto brašno. Prošle smo godine mogli kupiti slaninu po sedam do osam lira kilogram, a sada je po tri najst do četrnaest i još za taj novac se ne može dobiti, jer je veliko pomanjkanje. Žuto brašno prošle godine dobili smo po 70—80 cent., dočim je sada od 1. lire i po do jedne i 75 cent. kilogram, a nadnice su ostale iste, t. j. po 5 lira. Narod se nalazi zbog ove skupoče i nestočice hrane u strašnom položaju i nezna što će početi. Mnogi pomislju na ubijanje ono malo stoke što još imaju samo da prožive. S time se je već i počelo. Tako je ovih dana naš seljak Pešlož ubio jednu kravu i porazdijelio meso uz cijenu od dvije lire po kilogramu, ali je i za ovo bio pozvan na odgovornost od općine, da je bez takse prodavao meso.

SVE JAČI INTERES TALIJANSKOG KAPITALA ZA JUGOSLAVIJU

Jedna talijanska firma podnijela je ministarstvu saobraćaja prijedlog o uvođenju t. zv. vodnih omnibusa u Jugoslaviju. To su ladje koje gaze svega do 40 cm, to su na taj način vrlo pogodne za plitke rijeke. Njima je potrebna dubina od 1 metra da bi mogle da plove. Projektuje se uspostavljanje vodenog saobraćaja izmedju Beograda i Zagreba. Ove ladje mogu razviti brzinu do 50 km na sat.

Talijanska vlada naredila je kinematografima u Italiji da moraju otsada da prikazuju po jedan talijanski film na svaka dva filma stranog portfelja.

Italijanski listi bodo odslej izhajali le na šestih straneh, ker primanjkuje v Italiji celuloza.

Novi talijanski rudnik bakra u Monte Valeriu. Kako javlja talijanska agencija Stefani, otvoren je u prisustvu ministra korporacija, ministra financija i brojnih drugih prvaka rudnika na Monte Valeriu, koji će odmah početi radom. Proizvodnja bakra iz ovog rudnika moći će pokriti cijelokupnu potrebu Italije.

AKCIJA ORGANIZIRANE EMIGRACIJE ZA SVOJ LIST

HVALEVRIJEDAN RAD NOVOSADSKE »ISTRUE«

Društvo »Istra« u Novom Sadu je povelo akciju za proširenje lista medju svojim članstvom i domaćima u Novom Sadu i okolini. Ističući taj hvalevrijedni rad novosadskog društva, donosimo ovde okružnicu koju je to društvo tim povodom poslalo svome članstvu i ostalom gradjanstvu.

Svima članovima i prijateljima društva »Istra« u Novom Sadu.

Uprava P. p. d. »Istra« u Novom Sadu od danas, pored svoje redovne dužnosti, primila se je i dužnost vršenja povjereništva za naš list »Istra«, koji nam jedini od emigrantske štampe donosi vijesti iz rodne grude o našim najmilijima.

S obzirom na to, što je to naš jedini list, koji nam donosi sve ono što nas bez razlike sve interesira, treba da smo svjesni tome, da taj list treba i mora da živi i da smo mi pozvani da mu produžimo život i opstanak.

S tega pozivamo sve članove i prijatelje u Novom Sadu i Dunavskoj banovini da se svi na list pretplate, da svoje potrebe u njemu oglašuju, da ga zajednički svestrano pomažemo da nam bude što veći opširniji — štampan na nekoliko stranica — a ne kao do sada slušan i mali. Naš list »Istra« treba da bude na daleko i na široko poznat i da o njemu vodi računa ne samo domaća nego i svjetska štampa. U njemu treba da se čuje naša muška riječ i putem njega treba da upoznamo cijevi o onome što nas boli i što želimo.

Kada smo u stanju da kupujemo domaće dnevne liste i da za svaki primjerak plaćamo po jedan i više dinara, zar nismo u stanju da i naš list pomaze i da za njega platimo JEDAN DINAR NEDJELJNO.

Ako se ugledamo na emigrantsku štampu drugih narodnosti: madžarsku, njemačku, grčku, talijansku i druge, te ako se naša štampa usporedi sa njihovom, ma da smo veći od Grka, Madžara i Njemaca iz Tirola, u emigraciji, naša štampa prema njihovoj pretstavlja niščicu.

Pošto nam je štampa danas najpotrebnija jer je ona najeffikasnije oružje za odbranu naših prava, dužnost je svakog emigranta Jugoslovena i Slovena upotp, da je svestrano materijalno i moralno pomažemo.

To razumijevanje i smisao treba da se u nama probudi, jer je krajnje vrijeme da se latimo oružja, kojim treba da branimo naša najosnovnija čovječanska prava.

ZA SADA JE PREPLATA NA LIST SAMO 48 DINARA GODIŠNJE ILI 4 DINARA MJESEČNO. Ovaj izdatak može svaki rodoljub da žrtvuje, jer je tom svojom žrtvom pomogao opće interese nacije za njenu pravednu stvar, a pravda je dostiživa za svakoga i ona će doći i nama ako je tražimo.

Svaki Istranin: Hrvat i Slovenac, bez obzira koj je grupi opredijeljen i bez obzira na ličnosti koje su zastupljene, bilo u upravi lista »Istra« bilo u Savezu ili pojedinim društvenim jedinicama, pozvan je i dužan pomagati i širiti svoj list i ostalu štampu.

Svaki pretplatnik, koji se pretplati na list putem naše uprave za pola godine dana unapred dobiva jedan »JADRANSKI KALENDAR« za 1937 godinu besplatno.

Stoga pozivamo sve članove i prijatelje u Novom Sadu i Dunavskoj banovini da se odmah prijave u našoj kancleriji Narodni Spomenod Kralja Aleksandra I i da sobom ponese ili postom doznače dinara 24.— za polugodišnji pretplatu gdje će odmah dobiti obećani »Jadranski kalendar«.

One pak članove i prijatelje van Novog Sada molimo da nam pretplatu posluju putem našeg čeka broj 58.170 ili neposredno listu »Istra« u Zagreb na čekovni broj 36.789.

Uprava društva »Istra« u Novom Sadu vodit će strogo računa o svima članovima i prijateljima-pretplatnicima lista, i oni će biti prvenstveno pomagani u svima oblicima i mogućnostima društva. Tako isto vodit će se računa i o onima, koji se budu oglušili ovome pozivu, kao licima koja nemaju smisla razumijevanja za našu svetu stvar.

Sa sjednice održane 10. jula 1937. g.

Pretsednik:

Mohorović Anton s. r.

ŠIRITE »ISTRU« !

CITAJTE »ISTRU« !

NAROČAJTE »ISTRU« !

V konviku Francesco Scodnik v Tolminu odpade od 80 gojencev 50 na družine iz furlanske nižine, od istanske obale in iz notranjih pokrajin.

Ker živijo zaprti v konviku, ne morejo s svojo prisotnostjo direktno vplivati na rabo nacionalnega jezika v trgu.

TKO JE KRIV

Ovih dana je u Zagrebu bilo jedno karakteristično sudjenje. Optužen je neki dvadesetgodišnji nezaposleni sezonski radnik da je nagovorio dvanaestgodišnjeg bogatog dječaka nekoj polkradije novac kod kuće, a on da će mu omogućiti da ide u jednu susjednu državu i da se tamo upiše u školu, te da tako dobije pušku i bombe. Međutim se na sudu utvrdilo da je taj mali fašistom ukrao kod kuće mnogo veće slike novaca nego što ih je dao tom radniku. Novac je potrošio, a radnika je povratio. Radniku je dao samo novac za pasoš, za put do te susjedne države i za revolver. Još se utvrdilo i to da je to dijete (koje je imalo prilike da kod kuće >digne 11,000 dinara, 900 lira, dolara, zlatni sat itd.), da je to dijete uviđe fantaziralo o balilama, puškama i mitraljezima, s kojima balile pucaju. Slike je gledao u kinu i slušao o njima pohvale u svojoj bogatoj kući.

Uviđe se diže vrlo protiv nemoralnog stila i nemoralnog filma. Za stivo i film postoji cenzura. Međutim cenzura ne cenzuriše sve stotine listove, knjige i filmove. Ona na prvu pušta filmske žurnale raznih Foza, Paramounta itd. koji po pravilu užidaju najbedasiju, najdemoralizujuću i najnehumaniju parada u nekim fašističkim državama. Publiku od zadnje pretstave od 9 i četvrt plješće — ta publiku raznih teatra koje popušte trajeset dinara dnevno i raznih >narodnih dobrovoda< koji zarade isto toliko hiljadu svakog dana. I kod kuće se onda priča pred djecom kako je bio >impozantno-slado< taj i taj čovjek u takovoj i takovoj pozici, i kako su >hercig< brati nekog drugog >velikog< čovjeka. A bombu, fiju, kako su letile na onu abesinsku bagru ili na >smucig< razbojnike u Bilbau.

I onda nečaci tih >hohtetica< kradu dinare, lire, dolare, satove i revolvere i bježe u te blažene zemlje, gdje omladina već izrana uči kako treba trovati >barbare< i bombardirati >bandite<.

A po izlozima u knjižarama se u posljednje vrijeme može razni listovi za djecu u primaljivim bojama. Prodaju se za bagatelu, sa gubitkom, a tiferuju ih te države sa uniformiranom omladinom. U njima se govori samo o pucanju, bodenju noževima, topovima, tankovima, ubijanju, klanju. Ti listovi nisu >tak bedasti< kao domaći, a i ljepe su. I >noble< je da djeca čitaju strane listove. Kada to >nobl< dijete na koncu godine padne iz narodnog jezika, tada su učitelji i profesori niškoristi i neznalice. >Za badav jedu naš kruh< itd.

Društvo se brani od nemoralnosti — od nemoralne literature i nemoralnog filma. U nekim državama se čak i zabranjuje >sund-literatura i >revolverblatt<. Jer društvo, s potpunim pravom, mora da se brani od zla i da brani svoju djecu od zla utjecaja.

Ali, društvo bi moralno već jednom uvjeti da postoje posebni sistemi zla i zlog utjecaja. Da postoje cijele države koje sa svim državnim aparatom i sa horendnim finansijskim sredstvima sistematski uništavaju ono najljepše u čovjeku i djetu — da kalame u duši djece okrutnost, nepravdu, nečovječnost i sve moguće зло koje iz toga izvire.

Šta treba, dakle, raditi?

Medjunarodno kriminalno društvo u Rimu

Iz Rima javljaju: Medjunarodni odbor za organizaciju prvog kongresa kriminalne psihologije sastuao je izveštaje predsjednika kongresa Nevelli, koji je predložio da se obrazuje >Medjunarodno kriminalno društvo sa sjedištem u Rimu. Kongres je jednoglasno primio ovaj prijedlog i donio odluku o obrazovanju Medjunarodnog kriminalnog društva. Za predsjednika izabran je d'Amelio, a za potpredsjednika Nevelli.

Mislimo da je izbor predsjednika Medjunarodnog kriminalnog društva pogrešan, tako je sjedišta društva odlično izabrano.

Luigi Casciana

Pred sedamnaestim leti, ko so fašisti zvuci začigali Narodni dom u Trstu, je podao pri teži priluki tudi podporočnik Luigi Casciana. Bil je doma iz Sicilije in se je kljub temu da je bil pod vojaško sukenje pridružil fašističnim tolpmi, ki so oblegale Narodni dom in je pri tem bil ubit.

Takim so jugoslovanski sportniki polagali cvetje... (Agis)

Najtoplejše se zahvaljujemo!

»Grotte di Postumia«

Ljubljanska »Slovenija« piše:

Nekateri večje, med njimi tudi znane narodne trgovine izlagajo v svojih izložbah znamo Postojansko jarmo v slikah z laškim napisom. In to sredi Ljubljane. Ali res nima nobene narodne zavesti in ponosa. Ali se res nihče ne čuti dolžnega, povedati tem narodnjakom, da to ni prav?

ZA UVREDU KARABINJER-SKOG MAREŠALA

U Puli je osuđen Miroslav Čok? (Cioch) Milin iz Buzeštine zato što je prijetio marešalu karabinjera u Buzetu i što ga je uvrijedio.

UNIONE POPOLARE ITALIANA

PREV NOVOM ANTIFAŠIŠTICKOM KONCENTRACIJOM

Iza sjedinjenja „Giustizia e Libertà“ i lijevog krila republikanaca, stvorile su sada talijanske ljevičarske stranke jedinstveni pakt — Izgledi za novu antifašističku koncentraciju

Pariz, avgusta 1937. Javili smo vam bili o fuziji pokreta »Giustizia e Libertà« sa lijevim krilom republikanaca »Azione repubblicana socialista« u jednu stranku pod nazivom »Giustizia e Libertà«. Sada su talijanska socijalistička i talijanska komunistička stranka napravile pismeni sporazum o zajedničkoj akciji. Ta »Carta d'Unità d'Azione« sadrži 12 članaka a potpisana je 26. jula. U članku III. se obje stranke obavezuju da će >otvoriti javnu diskusiju medju antifašistima u Italiji i u emigraciji o ulazu svih antifašista u Talijanski narodni savez. U slijedećem članku se obje stranke obavezuju na zajedničku propagandnu akciju svuda, u Italiji i u inostranstvu, iskoristavajući u Italiji i legalne mogućnosti. Zajednička akcija će ići i zatim da se »slomi osovina Rim-Berline«. Obje stranke se obavezuju na podržavanje međunarodne politike mira na bazi Društva naroda i kolektivne sigurnosti i podržavati će i pomagati u svim zemljama pokrete za očuvanje Društva naroda i za povlačenje okupatorskih fašističkih četa iz Španije. I jedna i druga stranka obavezuju tim paktom svoje članstvo da saradjuje zajednički u organizaciji Unione popolare Italiana (Narodni talijanski savez) koji je osnovan u Francuskoj.

Tako sjednjene stranke se obavezuju da rade na zavodjenju demokratske republike u kojoj bi bio nacionaliziran samo veliki monopolistički industrijski i bankarski kapital i ukidanje veleposjeda. Tom »Carta d'Unità d'azione« nije stvorena jedna stranka, već jedino baza za zajedničku akciju, a Talijanski narodni savez (Unione popolare italiana) imao bi da bude matice koja bi okupila sve talijanske antifašističke stranke i grupe.

Pred deset godina u martu 1927. godine bile su se po prvi put ujedinile talijanske stranke u emigraciji. Zajednički organ u koji su bile ušle sve stranke nazivao se »Concentrazione d'azione antifascista« (Koncentracija antifašističke akcije). Centar je bio u Parizu, a prvi predsjednik je bio vodja socijalista Turati. Komiteti koncentracije su bili po cijeloj Francuskoj, Švicarskoj, Belgiji, Americi. (U samoj Francuskoj ima oko 1 milijun Talijana, a u samom Parizu i okolicu oko 300.000.) Osnovano je bilo i glasilo koncentracije »La Libertà«, a izdavali su i službeni informativni bulletin za štampu na francuskom »Italia« kojeg je uredjivao ispočetka sam Turati. U tu prvu koncentraciju bili su ušli od pravih stranaka Talijanska republikanska stranka i Talijanska socijalistička stranka, a od nezstranačkih organizacija Generalna konfederacija rada (Confederazione Generale del Lavoro) i Talijanska liga za prava čovjeka (Lega italiana dei diritti dell'uomo). U koncentraciju nisu bili ušli komunisti, socijalisti maksimalisti, klerikalci don Sturza i monarchisti (Alleanza Nazionale). Ta prva antifašistička koncentracija je bila privukla pažnju u cijeloj Evropi i u njoj je bio, uglavnom, koncentriran najveći dio rada. A i po ljudima koji su bili u njoj — Turati, Buozzi, Chiesa, Treves, Modigliani, Campolonghi, Nenni itd. — Koncentracija je došla bila u prvi plan talijanske antifašističke borbe, a i jake ličnosti talijanske emigracije ukazivale su joj izvana jaku pomoć, kao na pr.: Nitti, Sforza, Salvemini itd.

Iza pet godina je u Antifašističku koncentraciju ušla novostvorena organizacija »Giustizia e Libertà«, koja je osnovana u Italiji, a kasnije se organizirala u Francuskoj pod vodstvom pred malo vremena ubijenoga Carla Rossellija. Ali tada istupa iz koncentracije Republikanska partija i djeluje samostalno sa svojim polumjesečnim glasilom »Iniziative«.

Međutim su s time nastale unutarne trzavice i koncentracija se raspada, a list »La Libertà« se pretvara u »Giustizia e Libertà«, organ samostalne organizacije istog imena pod vodstvom Carla Rossellija.

Talijanski emigranti u Parizu gledaju vrlo pesimistički na današnju političku situaciju. Rat u Španiji i ubistvo Rossellija posjeplili su i pojeli težnju za ujedinjenjem svih talijanskih antifašističkih snaga u emigraciji. Jer, po mišljenju tih krugova postoji velika vjerojatnost da dodje do rata između velikih sila kojega bi izazvao španski konflikt. Za taj slučaj kaže Emilio Lussu, jedan od antifašističkih vodja, prijatelj pok. Carla Rossellija (njih dvoje sa Fausto Nitti su zajedno bili utekli sa Liparija), mora talijanska antifašistička emigracija da буде jedinstvena i da kao takova udje u borbu. Da udje u borbu, tumači Lussu, kako bi spasila čast Italije i da naglaši

da se borba ne vodi protiv Italije, već za Italiju, protiv fašizma.

Ujedinjenjem »Giustizia e Libertà« sa A.R.S. i pakt o zajedničkoj akciji između dviju talijanskih marksističkih stranaka, je početak te nove talijanske antifašističke koncentracije. Kako su dogodjali u svijetu daleko teži nego pred deset godina kada se bila osnovala Concentrazione d'azione antifascista, to sve grupe forsiraju čim bržu ponovnu koncentraciju. Treba spomenuti i to da glavni preduvjet postoji: postoji centralna organizacija Unione popolare italiana (Talijanski narodni savez) sa svojim glasilom, dnevnikom »La voce degli italiani«, koji izlazi već mjesec dana.

Po mišljenju nekih vodećih ličnosti u emigraciji koncentracija bi mogla da se izvrši već u toku ovog mjeseca. Hoceli sve stranke i grupe ući u Unione popolare Italiana, kao što su već ušle dvije stranke (soc. i kom.) ili će se osnovati novi centralni organ, nije još definitivno rješeno, ali je velika vjerojatnost da će i ostali prići već stvorenoj centralnoj organizaciji.

U paktu koncentracije od 1927. godine nigdje nije rečeno ništa o pitanju narodnih manjina u Italiji, jedino se »Giustizia e Libertà« 1932 bila izjasnila u svom programu o »kulturnoj i admi-



PIETRO NENNI

nistrativnoj autonomiji narodnih manjina u Italiji. Međutim sada se ima vidu i to pitanje i ako dodje do pakt između svih talijanskih stranaka i grupa u emigraciji, vrlo je vjerojatno da će i to pitanje ući u taj pakt. Barem se tako može suditi po izjavama nekih vodećih ličnosti antifašističke emigracije u Parizu. — (top).

Kakor

tako prodira tudi japski imperializam na Kitajskom skoro nemoteno. Ko se je Japanska odločila za osvojite Mandžuriju in poslala u njo svojo armado loviti >bandite<, je Kitajska protestirala pri Ligi narodova, tada z enakim uspehom kakor etiopski cesar Haile Selassie. Ko si je Japanska utrdila svoju poziciju u Mandžuriji, je začela z osvajanjem Mongolijs in pa severne Kitajske u smjeru Pekinga (zadaj se to mesto tmenuje Peiping). Pred dvema tednoma se je dogodil blizu Peipinga veći spopad med prodirajućim japskim četama in kitajskim vojnicima. To je dalo Japanski vlasti pretuze za nove provokacije. Zahvaljujući da mora Kitajska vlasta prosliti Japansko oproštenje, kaznovati kitajске časnike, ki so bili udeleženi u spopadu, ustaviti na Kitajskom propagando in vojnoj akciji protiv Japana, ustvariti politiku prijateljstva do Japanske in zatreći >komunizem< u kitajskih provincijs. V to namen je Japanska pripravljena >pomagati< Kitajski z oborzeno silo.

Ker kitajska vlast v Nankingu ni mogla sprejeti tako poniževelnih pogojev, je japska vojska kasta pripravila s propagando v časopisu ljudstvo na >neizogibnosti vojne s Kitajskom.

Japonska je u primeri s Kitajskom po obsegu dežele u številu prebivalaca majhnja. Toda poseduje mogućno vojno mornarico in dobro izvezbanu motorizirano armado, ka-

teri se Kitajska uzli svoji ogromnosti ne more uspešno postaviti v bran. Namen Japanske je zavladati sčasom nad vso Azijo. Zdaj si podjarmila Kitajsko za kosom, pripravlja se na vojno z osvojite Sibirije in ko opravi to, se bo lotila kolonij, ki jih imajo v Aziji evropske dežele. Ambicioznost japskega imperializma je torej velika in do zdaj se japski agresivnosti ni se nobena velesila resno postavila po robu. Anglija ima polno skrbdoma, Francija istotako. Zed. države pa bise same v vojni z Japanskem tudi ne mogli dobiti storiti. Kitajski poslanik v Washingtonu je ameriško in druge vlade velesila resno opozoril, da jamči s posebno pogodbom, ki so sklenili pred leti, nedotakljivost kitajskih meja. Tudi ko je japska udrila v Mandžuriju, je Kitajsko apelirala, ampak doseglj ječesar. Liga narodov je takrat sicer poslala komisiju v Mandžurijo, ki je ugotovila, da so Japone res napadalci, ne pa Kitajci, zato je kršila pravila Lige narodov Japanska. To bi komisija lahko ugotovila, da bi ji bilo treba iti ne daljnje vzhod, kajti Kitajska ni imela od njene izjave nikake koristi.

Japanski imperializem bo imel zelo težko delo, predno si Kitajsko resnično podjarmi, če se mu to sploh konji posreči. Zavladati hoče nad njo zaradi kitajskega trga in kitajskih prirodnih zgradilov, kakršnih Japanska doma nima, zato posega po držih.

Grof Ciano je priredio oprostajnu večeru Jovanu Dučiću

Rim, 1. augusta. U petak na večer je grof Ciano, ministar spoljnih poslova dao u čast jugoslovenskog poslanika Jovana Dučića oprostajnu večeru. Za stolom je bilo 120 lica iz najvišeg rimskog društva i najviše činovničke i vojne hijske. Večera je održana u palati »Villa Madama« iz XVI vijeka, čije je stropove slikao Rafael.

Izmijenjene su vrlo srdačne zdravice. Grof Ciano je izjavio žaljenje što talijanska vlast gubi odlaskom g. Dučića jednog saradnika, koji je u saradnji i u rimskom društvu bio osvojio najveće simpatije svojom inteligencijom, profesionalnim iskustvom i otmjenim taktom i koji ima svoje naročite sluge za zbljenje između Italije i Jugoslavije.

G. Dučić je odgovorio isto tako srdačnim riječima, izloživši u dužem govoru historijske i duhovne razloge zbog kojih je približenje između Jugoslavije i Italije bilo neminovno. To približenje je bilo u prirodi samih fakata i logike stvari. On je istakao uvjerenje da će volja i ljubav za opću mir sa obje strane očuvati današnje prijateljstvo.

STANOVNIŠTVO ITALIJE

Prema službenim statističkim podatcima stanovništvo Italije je dne 30 lipnja o. g. iznosilo ukupno 43.288.000 od kojih se nalazio u Italiji, dokle nisu momentano izbivali iz zemlje 42.839.000 stanovnika. Broj porodjaja u toku prihodnih mjeseci o. g. iznosio je 180.818, a višak rodjenih nad brojem mrtvih u ovom razdoblju bio je manji nego g. 1936 za 3.159 djece.

Obrov, avgusta 1937. — Kao što je poznato, u našim krajevima postavljeni su općinski liječnici, koji imaju dužnost, da na općinski trošak liječe siromašne bolesne općinare. Tako je u našoj općini postavljen liječnik dr. Dolce, rodom iz Pule, za kojeg bi mogli reći, da je za nas šintes i korupcionista, a ne liječnik. Kod njega se liječio jedan naš vrlo siromašan seljak imenom Bubnič Stepan. Premda ga je morao ovaj liječiti na općinski trošak, jer mu općina zato i plača, on je ovom našem siromašnom seljaku podnio velik račun, ali mu Bubnič nije imao od kuda da platiti, pa ga je liječnik tužio i potjerao mu na državo sve što je imao, tako da mu je bilo prodano sve sijeno što je imao, prodano mu je i kola i sve poljsko oruđje, što je posjedovao, tako da je siromah ostao bez svega. Protiv ovog postupka žalio se Bubnič na općinu.

Požar u Žminju

Glas, ki smo ga dolgo čakali

Značilen članek v ljubljanskem „Slovencu“

V ljubljanskem »Slovencu« od 4. avgusta t. l. beremo ta le značilen članek v podlistku, katerega prinašamo kot prvi glas domačih ljudi o potrebi dela za Slovence izven Jugoslavije.

Kako malo se mi brigamo za naše rojake izven Jugoslavije!

Starana znana reč je, da človek v sreči tako rad pozabi na tiste, ki so v nešreči. Posebno v naši tako strašno sebični dobi! Bogataš se malo briga, kramkomo ne misli na to, kako se godi revezem. Gleda le, da je njegova miza dobro pogrnjena; ali imajo pri sosedu kaj v lonec dati ali ne, s tem si ne dela skrbi. Nekoliko temu podobno se mi združanje jugoslovenskih Slovencev nasproti rojakom izven jugoslovenskih meja. Ne rečem, da se zanje ne brigamo prav nič; gotovo pa veliko pre malo. Saj bogataš že da kak dar revezem, pušča jih pa vendarle v revščini. Široka masa ljudstva našega, ne samo kmečkega, marveč tudi mestnega, polinteligentna in tudi intelligentna, se za te Slovence sploh ne briga.

Hočete dokazov? Pa koliko bi jih lahko našeli! Z veliko težavo se je nedavno za neki velevažen narodni namen, za kulturno delo Slovencev izven Jugoslavije, v Ljubljani s silo dobilo 30 tisoč Din. V enem samem ljubljanskem kinu se pa vsako nedeljo 30.000 Din potroši. Ljudje si hočejo zabave, hočejo biti veseli, letajo okoli po deželi, po hribih, skačejo, plešejo, se dričajo, pojego, pijejo, vriskajo, — komu pridejo na misel koroški ali primorski Slovenci, kako so vnesjeni, da se kar ganiti ne morejo in na Primorske niti ene slovenske pesmi zapeti ne smejo! Naši ljudje si pa zaradi tega življenja kar nič ne grenijo.

Saj tudi mi v Jugoslaviji nismo ravno v raju. Toda zdaj vendar še precej svobodno dihamo. Malo bolje se nam pa le godi kakor onim.

Cemur se ne morem načuditi, je pa to, da nisem našel potrebnega zanimanja zato niti pri onih, ki stisko naših rojakov čutijo na lastni koži — tostran, včasih celo onstran meje. Kakršne skušnje sem jaz v tem oziru doživel, je neverjetno! Ne morem naštrevati posameznosti. Samo nakratko: Večkrat že sem take, ki so doma onstran meje, prosil za razgovor, jih vabili, da bi se pogovorili, če bi se ne dalo za primorske in koroške Slovence kaj več storiti, pa še — odgovara nisem dobil! Na dva-kratno, trikratno povabilo, ustno ali pisemno, nobenega odgovora! Nikoli! In to od takih, ki bi jim bilo treba samo par korakov storiti v ta namen. Neumljivo! Človek bi šel vrh Triglava, ko bi mu kdo le pomignil, da bi rad mojim ožnjim rojakom kaj pomagal. — Enkrat pa na priporočeno pismo in zopet na drugo pismo šele čez nekaj tednov eno brezpomembno dopisnico. In ko smo nekje vendar — in sicer s takimi, ki so za to poklicani! — po dolgem, živahem razgovoru sklenili in si trdno zaboljibili, da hočemo ukreniti nekaj izdatnega, se potem izmed teh dogovornikov nobeden niti zmenil več ni za dotedni dogovor in sklep! Nihče niti enkrat ni poprašal, če je kdo kaj storil ali nič! In ko sem na to spominjal in opominjal, da je naša častna dolžnost, da ostanemo dani si besedi zvesti, — zopet nič in še enkrat nič! Zakaj bi se potem hudoval nad tujci, če ne čutijo potrebe, Slovencem dati več pravice!

Tako se »rešujejo« naši bratje!

I, kaj pa naj storimo zanje? Gotovo to ni lahka stvar. Moč tuje države se ne da premagati. In vendar bi se dalo kaj več storiti! Najprej v sraj v eč zanimalna in dobre volje, da bi se jim pomagalo! V podrobnosti se tutaj ni mogoče spuščati. A to zanimanje in ta dobra volja bi že rodila kakde dobre sadove. Na primer: Koroški Slovenci potrebujejo naše pomoči v verskem oziru. Avstrijska vlada ne brani, da bi ne smeli hoditi nekateri duhovniki od tukaj gor pomagat. Pa ravno, ko sem to želel in prosil: Pridimo skupaj in napravimo cel načrt, po katerem bi se ta pomoč vršila! — nisem na trikratno prošnjo dobil odgovora!

Ko bi se za one bolj brigali, bi se med seboj manj kregali. Zakaj se toliko kregamo in koljemo med seboj? Zato ker samo nase mislimo. Da bi bilo le nam dobro! Ko bi res prav »nacionalno« čutili in imeli trpeče naše rojake bolj pred očmi, bi se strankarski boji med nami sami po sebi omilili.

Da smo Koroško sami zatrepkali, to je gotovo. Toda kar je, je! Vprašanje je, ce se zdaj neda še kaj več storiti. Ob obletnici koroškega plebiscita beremo navadno po časnikih spet kak mogočen vzklik, da nanje ne bodo pozabili itd. Potem je pa spet celo leto tiho...

Med drugimi smo brali ob takih priljikk tudi tole besedo: »Mi še nismo izrpali vseh sredstev, da bi Avstrije prisnil, naj dado Slovencem njih pravice. — Tako! Niste izrpali vseh sred-

stev? Da, nismo jih izrpali! V celih 18 letih ne! Resnično! In to je tisto, kar je posebno neumljivo!

Kako se brigajo za svoje ljudi izven svojih meja Nemci in Italijani! Brigajo za vsakega posameznika! Pa sta to velika naroda im bi se jim toliko ne pozvalo, če zgubijo nekaj tisoč svojih. Pri nas se pa to nekaj pozna! Njih briga in naša briga je ravno v nasprotnem razmerju, kar bi moral biti! Njim bi se ne bilo treba brigati za vsakega poedinca svojega rodu, nam pa. Je pa ravno narobe. — Ali kako se Madžari brigajo in ženejo za »svoje« zgubljene pokrajine! — Kdor je bil v Budimpešti, je to lahko videl na cesti.

Zdaj pa je vprašanje, ali bi se res ne mogla avstrijski vladi staviti alternativa: Aut — aut! Ali — ali! Ali vi daste Slovencem na Koroškem, kar jim gre, ali pa tudi mi vzamemo Nemcem pri nas, kar imajo! — Res, da je Nemec vsekaj veliko več kakor Slovenec tam gori. Pa zato je pritisk tem laži!

Ljudje slovenski, kaj pa mislite? Ali imate v tem oziru polževno kri? Saj drugače je nimate. Saj za medsebojni preprič ste dosti vročekrvni. Ali je mar res vsak.

poskus brezuspešen? Da bi se nič ne doseglo, če bi naša vlada na avstrijsko na ta način pritisnila, tega naj mi nihče ne trdi! Če delajo države med seboj trgovske pogodbe s stalnim pogojem »dajdam«, ali bi res ne bilo mogoče take pogodbe napraviti tudi za narodne pravice? Zakaj se torej ne zgodi? Kje tiči vzrok? Ali naša vlada noče? Ali ne more? Ali ne sme? Kako da vendar ne? To bi mi želeli vsaj vedeti. Po ponesrečenem koroškem plebiscitu je rekel zastopnik Jugoslavije v Celovcu: »Teh petnajst tisočev, ki so glasovali za Jugoslavijo, ne bomo nikoli pozabili!« Zdaj pa se zdá, da so nanje pozabili polpolnoma.

Toda če Srbi ne čutijo toliko te potrebe in ne načnejo te zadeve sami, kako da se v celji Sloveniji vsa ta dolga leta ne sliši noben glas po tej zahtevi? Ne čuti niti najmanjši pritisk na vlado, naj bi vendar uporabila svojo moč, da to doseže. O tem ne slišimo nikjer nobenega glasu. Neumljivo! ...

Kako je že rekel nekoč g. Finžgar? Vsak narod ima tako usodo, kakršno zasuži...«

Naš čolnič otmimo!

J. K.

Nacionalna pitanja

Flamansko pitanje u Belgiji, podjela Palestine i uloga Tesinskog kantona

Nacionalna pitanja zaužimljiva u poslednje vrijeme dosta veliku pažnju svijeta, ali samo ona, koja su u stadiju rješavanja. Tako je pred par mjeseci priznat u Švicarskoj retoromanski kao četvrti državni jezik, u Belgiji su nastale velike perturbacije radi flamanskog pitanja, a pitanje podjeli Palestine izazvalo je čak i oružane sukobe.

Pitanje Palestine

Palestina, koja se nalazi pod engleskim mandatom, bila je poslednjih godina površje krvavih borba izmedju starosediocesa Arapa i doseljenih Židova, koji hoče da Palestino ponovno pretvore u Židovsku državu. Engleska, kojoj je Društvo Naroda dalo mandat nad Palestinom, hoče da podijeli Palestinu na tri dijela, arapski dio, Židovski dio i neutralni dio pod engleskom vlašću. Time bi se stvorile dvije nove države: arapska i Židovska. Ali ni Arapi ni Židovi nisu zadovoljni s tim planom.

Aripi se boje Židova, njihove živilosti, bogatstva i spremnosti. Osim toga ih impresionira porast Židovskog pučanstva. Što se tiče kapitala, kojim Židovi koloniziraju Palestinu, jasno je, da Aripi ne mogu ni pomisliti da investiraju tolike sante. Židovi su poslednjih 20 godina uvezli u Palestinu 70 milijuna funti sterlinga. Arape osobito uzbudjuje činjenica, da Židovi na veliko kupuju zemlju od Arapa. Zemlja se dobro plača, a kako su arapski posjednici prosječno veoma siromašni, opravданa je bojanja da će Židovima uspijeti da pokušajo još više zemlje. A kada je Židovski nacionalni fond kupio jedno zemljište, to je zemljište za Arape za uvijek izgubljeno budući da prema statutima spomenutoga fonda ne može više biti prodano nežidovu. S time u vezi Aripi ističu, da Židovi rastvaraju socijalnu strukturu seoskoga života Arapa.

Židovi pak sa svoje strane ističu, da mandatna vlast, t. j. Velika Britanija, nije postupala onako kako valja. Opozicija Arapa — vele oni — bila bi obuzdana, da nije mandatna vlast pokazala više razumevanja za nacionalistički ideal, t. j. ideal o nezavisnoj slobodnoj Židovskoj državi Palestini.

O podjeli ima da se izjasni Društvo Naroda. Što će biti na jesen.

Tesinski kanton i Italija

Giornico, 2. avgusta. (DNB) Povodom nacionalnog praznika otkriven je u Giornicu u kantonu Tessin spomenik borcima, koji su pali u oslobodilačkoj borbi za talijansku Švicarsku. Savezni vijećnik

Motta održao je tim povodom govor u kome je naročito istakao, da se je Tessin svojevremeno dobrovoljno priključio Švicarskoj i rekao:

»Danas, kad se Italija obnavlja i kad se svakodnevno jača kao velika sila s dalekovidnim imperialističkim težnjama, — Tessin je stekao punu sviljest o svojih misijih i postao je sretan i siguran zalog prijateljstva, koje će za uvilek vezati Švicarsku federaciju s Italijom.«

U Italiji se poslednjem godinu nikada ne spominje talijanstvo Tessinskog kantona kao povod da taj dio Švicarske pripadne Italiji. O tome pisati je zabranjeno, iako se pred dvije godine u Italiji bila novela jaka iridentistička akcija.

Za uzvrat Švicarska dolazi ususret Italiji podržavajući fašističku politiku i proganjajući talijanske antifašiste iz Švicarske i onemogućujući im svaki rad.

Flamansko pitanje u Belgiji

Belgia je sastavljena od dva naroda, Flamanaca i Valonaca i obe naroda govore svojim jezikom, odnosno Flamanci upotrebljavaju svoj flamanski jezik, koji je ujedno i nizozemski, a valonci govore francuskim jezikom. Spor je star oko stotinu godina, otokad se 1830 god. Belgija odcepila od Holandije. Probudjeni belgijski patrioti počeli su onda iz mržnje prema Holandiji upotrebljavati francuski jezik kao svoj. To su bili gornji slojevi, imučni, kojima je još ranije bilo omogočeno u školama da nauče francuski. Široke mase narodne nisu znale oba jezika, kao srednji stalež, već su govorile samo flamančice. No spor nije odmah izbio i tako je jedan dio Beljanaca upotrebljavao francuski jezik, a drugi stari flamančice. Tako su nastale razlike izmedju Valonaca i Flamanaca. No otokad je Belgija postala industrijska zemlja, ušle su široke narodne mase u produkciju i one su znale ili samo francuski ili samo flamančice. Nastale su potekloce i sporovi. Država je doskočila sa uvođenjem dvojezičnog sistema. Flamanci su počeli učiti francuski, ali Valonci su prezirali stari flamančki jezik. A po zakonom mogao je napredovati samo onaj, koji je znao oba. Belgija se danas sastoji od 4 i pol milijuna Flamanaca i 3 i pol milijuna Valonaca. Sada Flamanci traže posveoma uvodjenje flamanskog jezika, tolerirajući i francuski, ali tome se ne protive samo Valonci, već i oni koji imaju u vidu interes jedinstva belgijske nacije i države, bojeći se rascjepa. Sporovi oko tog delikatnog pitanja još uvijek izbijaju i čekaju na jedno sretno rješenje.

SUŠAK—FIUME

Jedan sušački dnevnik donosi poslednjih dana pod velikim naslovom vijest o nekem sportskim natjecanjima. Taj naslov glasi: »Internacionalna međugradska natjecanja Sušak—Fiume itd.«

Pratimo redovno talijansku štampu i nika da još nismo našli analogan naslov u talijanskim listovima. Da li se može zamisliti u talijanskim listovima na pr. naslov: Natjecanja Trieste—Split, pa niti: Fiume—Zagreb, već je kod njih uvijek Split Spalato, a Zagreb Zagabria. Istina, Sušak nazivlju Susak, ali samo zato što ne postoji i nije nikada postojalo drugo ime za taj grad (ili bolje: dio grada Rijeke).

Talijansko društvo »Snia Viscosa« osniva tvornicu umjetne svile u Jugoslaviji

Rim, 3 VIII. — Društvo »Snia Viscosa« koje ima najveće tvornice umjetne svile u Italiji, namjerava da u Jugoslaviji podigne jednu tvornicu. Pretstavnici »Snia Viscose« tražile su od jugoslovenske vlade dozvolu za podizanje ove tvornice. Jugoslovenske nadležne vlasti još nisu donijele odluku o ovoj molbi, ali se u upravnim krugovima ovog talijanskog društva vjeruje, da će im se dozvola za podizanje tvornice uskoro izdati. Kako se saznaće, za podizanje tvornice umjetne svile u Jugoslaviji biti će utrošeno oko 5 milijuna lira.

JURINA I FRANINA



Franina: Da nisi bija Jurina nidi u bani kad te nis toliko vrimena vidija.

Jurina: Ti vajk na škerce peljaš. Ča ne znaš da je bila žetva i vršidba.

Franina: A je bilo ča šenice?

Jurina: A bilo je niščo zrnja, ma još više plive. Ti znaš da »batalja granoč slabo pomore, ko lito ni pravo, aš ki če se boriti proti oblakom, suncu i zemlji.

Franina: Još to bi se nikin stil, ki se samo ritaju kakoj mule rovinjske i paraju da moraju si svit pod sebo podvrči.

Jurina: A pomajku breka, lipo kušeljaš, zrman moj! Ja se rekordin kad san iz Pule naviga po svitu kakov mariner da u Kini ni bilo nideri Čapunži, ma sad su i tamo rivali i meču brižne Kineže u red i tuču he.

Franina: Ma ča bi reči da susedi muče, kako da su Kineži breki.

Jurina: Ni njen svejeno ne: Niki te njen stešo reči prvo jeli potle »halt Čaponeži« ubrni se z vašima vapori otukud ste i došli, ča prvo, to bolje.

Franina: Čaponeži provljuju i računaju kad se poneslo jenin lipo ki su najprvo zvadili barufu, pak pokle brižan narod pris oružja potukli, da će se i njen ponesti.

Jurina: A diboto, diboto! Proti onin je bilo pedeset i više držav i svejeno oni su si uželi ono ča su stili. To ti je tako kad »Društvo ud svita« ki to gleda i zna ne bacila.

Franina: Lipa krv moja, ma to ni pravo znaš. Ta svit je posta rišolut. Sači dela ča ga je volja.

Jurina: A ča čes, kad »Društvo ud svita« ni kapaco urediti račune njih prid sojima vrati. Znaju to Čaponeži dobro nebojse. Lipu školu su he bili nadavili.

Franina: I ko njim Merika i Rusija ne zaborode klin u timun, druge neće znaš, aš njih se jako plaše. Kad njih Rus samo palac stisne i naruga njih se kako su mali, njih je valje strah.

Jurina: Su, su mali ljudi, samo imaju vratje srce.

Franina: To su kumpare moj teške politike, nego reči ti meni kako je bilo na Ivanju u Savičenti i na Jakovljvu u Kafanaru.

Jurina: A kako? Ni nima ki ča prodavati, ni ki ča kupovati. Niš ud onih lipih samliji na ke su se ljudi stari i m

PREGLED DOGADJAJA

U JUGOSLAVIJI

U LOZOVCU KOD ŠIBENIKA

nad samim slapovima Krke otvorena je u nedjelju na svečan način i u prisustvu predsjednika vlade g. dr. Milana Stojadića te ministara gg. Dr. Milana Vrbanica i Gjure Jankovića tvornica aluminiuma, koja je prva u Jugoslaviji i koja je najmodernija u svijetu.

Tvornica je izgradjena u blizini velike električne centrale tvrtke Ante Šupuk sin, koja tvornici daje električnu energiju. Položaj na kome je tvornica podignuta je vrlo povoljan za njen razvoj, jer se u njenoj blizini u drniškoj okolini nalaze bogate naslage bauksitne rudače.

Do sada se jugoslovenski bauksit izvozi u inostranstvo, dok će se sada otvorenjem ove tvornice preradom u samoj zemlji i izradom gotovih fabrikata pokriti sva domaća potražnja a višak proizvodnje izvoziti u inozemstvo.

Tvornica u Lozovcu, izradjivat će za sada aluminium iz polufabrikata tj. iz aluminijevog oksida dok će se kasnije pristupiti podizanju još jedne tvornice, zapravo drugog dijela, za izradu aluminijevog oksida.

STANOJE STANOJEVIĆ

sveučilišni profesor u Beogradu i poznati historičar umro je 30. jula u jednom sanatoriju u Beču. Stanoje Stanojević, rođao se u Novom Sadu 12. augusta 1874. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu, a sveučilište u Beču 1896. godine, iste godine položio i doktorat sa tezom: »Biografija Stevana Lazarevića od Konstantina filozofa kao istorijski izvor«. Zatim je nastavio studije u Leipzigu, Moskvi, Petrogradu i Münchenu. Profesori i učitelji bili su mu Vatroslav Jagić, Konstantin Jireček, Karl Krumbacher i drugi, a od Srba Ilijan Ruvarac i Stojan Novaković. Njegovo tijelo bit će preneseno u Beograd i tamu pokopano.

RADI UMORSTVA STUDENTA DOLINARA

Izrečena je 30. jula osuda u Ljubljani. Od 21 optuženih 15 ih je osudjen. Glavni optužnik Viktor Dugina osudjen je na 3 godine robije, a Slavko Reja na 5 mjeseci zatvora. Ostali su osudjeni na po nekoliko mjeseci zatvora.

NOVA RADIOSTANICA U BEOGRADU

je puštena u promet 2. o. m. i radi sa 20 kilowata, koja zamjenjuje dosadašnji prednjak stanicu od 2 i pol kilowata. Beogradska radio stanica promjenila je i svoj znak. Novi znak uzet je iz Mokranječevog Rukoveta.

Nova radio stanica čut će se i u Julijskoj Krajini.

U OSTALOM SVIJETU

ENGLEZI I TALIJANI

se nekako u posljednje vrijeme pomiruju. Novi predsjednik engleske vlade Neville Chamberlain, koji je poznat kao prijatelj Italije, uputio je Mussoliniju jedno pismo, kojemu se ne zna za sadržaj, ali agencija Reuter kaže da se može ipak pretpostaviti da je Chamberlain u tom pismu izrazio vjernost Engleskog duhu i slovu englesko-talijanskog »džentlemenškog sporazuma« koji je sklopljen mjeseca januara i da je umolio Italiju, da saradnju bez rezerve na rješavanju ne samo španskog problema nego i svih ostalih problema koji još nisu riješeni a koji prijete miru Evrope.

Na to pismo je Mussolini, opet srdično, odgovorio i na tom je za sada ostalo. Međutim talijanski novinari su se vratili u London, a Engleska nastavlja do sada nevidjenim tempom da se naoružava i vjeruje se da će kroz 2-3 godine biti jača od Njemačke i Italije zajedno na moru i u zraku, a s Francuskom zajedno i na kopnu.

Radi toga Englezi poduzimaju sve kako bi rat odgodili barem za 2-3 godine.

Akcija Odbora za nemiješanje u Londonu nalazi se na mrtvoj tački. Iako je Italija pristala da se o pitanju dobrovoljaca i o pitanju priznanja generala Franca kao zaraćene strane rješava istovremeno, ipak se smatra da bi povlačenje dobrovoljaca bilo izvršeno efektivno tek poslije dugih i teških pregovora. U francuskim političkim krugovima smatra se, da bi se ovakvi pregovori na kraju završili samo na štetu vlade u Valenciji.

POSLJEDNJE VIJESTI S DALEKOG ISTOKA

glas, da bi Japan namjeravao obustaviti borbe i postaviti novu vladu Sjeverne Kine, da tako sjeverne pokrajine očišći od središnje kineske vlade. — Treba vidjeti što će na to da odgovore i preduzmu kineske čete t. j. kako će se razviti daljnje neminovne borbe, jer mobilizacija kineskih snaga rapidno napreduje.

Japanci su osvojili teren od Peipinga do Tientsina na morn. U Tientsinu su povrjetili i strane koncesije, a u ruskoj koncesiji su russki belogardiji opljačkali sovjetski konzulat kada su u koncesiju ušli japanski vojnici i sve spise i pokućstvo prenijeli u japansku koncesiju.

Rusija protestira, a Japan kaže da je to ruska unutarnja stvar, jer da su pljačku izvršili Rusi i Japan da se iz principa ne mijesha u tude poslove.

Tientsin su Japanci zapalili i djelomično porušili.

Problem političkih emigranata

Nansenov ured se ukida — Pisanje engleskih i švicarskih listova

Mi nismo jedini emigranti u Evropi — čak smo jedna od manjih emigracija, ali sve političke emigracije u Evropi su izazati problem, jer prije rata skoro ni nije bilo političkih emigranata.

O političkim emigrantima donosi londonska revija »Foreign Affairs« slijedeće podatke:

Od kraja svjetskog rata pobeglo je iz Sovjetske Rusije 1.500.000 Rusa, iz Anatolije i turskih provincija 1.500.000 milijuna Grka, iz Male Azije 350.000 Armena, iz Grčke 120.000 Bugara, iz Iraka 25.000 Asiraca, iz Njemačke 115.000 i iz Saara 8000 Nijemaca. Ukupno oko 4.000.000 emigranata. Ovo je sigurno vrlo nisko naznačena brojka, jer su neke grupe izbjeglica potpuno izostavljene: na primjer Madžari koji su pobegli ispred crvenog terora i Madžari koji su pobegli ispred bijelog terora, Talijani, koji su pobegli od fašizma i Španjolci, koji su pobegli još od Primo de Rivere. Osim toga statistika je nepotpuna o novim emigrantima. Svaka dotična država kaže manji broj emigranata, nego što je u istini, da ne bi došle u rđavo svjetlo pred ostalim svijetom, a zemlje, koje ih primaju ne brinu se točno o njihovom broju.

Karakteristično je u ovome samo to, da nijedna demokratska i parlamentarna država nema nikakvih emigranta iz političkih razloga. Prije rata imala je samo carska Rusija emigrante.

Emigranti su iza rata bili bez državljanstva i bacani iz jedne države u drugu, pa da im se nekako pomogne stvoreni je bio Nansenov ured, koji je mogao davati emigrantima bez državljanstva i takozvan Nansenov pasos. Taj ured je Liga naroda bila uzela pod svoje okrilje, lako nije bio od nje osnovan, ali sada se povela akcija da se taj ured likvidira. Ta likvidacija će značiti još jedan udarac prestiža Lige naroda. Londonski »Times« o tome piše:

»Bojazan, da će dogadjaji u Španjolskoj povećati broj bježunaca iz raznih država, kojih je već 700.000, skrenula je pozornost na odluku Lige naroda, da likvidira Nansenov ured za bježunce. Treba medjutim priznati, da nije dužnost Lige naroda brinuti se za bježunce. Nansenov ured bio je uvijek u likvidaciji, jer se morao uvijek boriti za svoj materijalni opstanak. Njegov je glavni protivnik bila uvijek talijanska vlasti kasnije su Njemačka i Sovjetska Rusija bile zbog istih razloga protivne Nansenovom uredu. Sovjetska vlast je pače bila uvjetovala svoj pristup u Ligu naroda time, da se ukine taj ured. Možda protivljenje sovjetske vlasti nije bez razloga, jer su predstavnici ruskih emigranata medju najaktivnijim članovima upravnog odbora tog ureda te imaju mnogo toga reći o tomu, za što je trošen novac.

Vlade Velike Britanije i dominionibale su pak uvijek mlakog držanja prema Nansenovom uredu, bojeći se možda u početku, da bi mogao razviti preširoku emigracionu politiku. Turska je naprotiv, premda je i sa njenog teritorija bio stanoviti broj bježunaca, pokazivala uvijek više simpatija kad se radi o bježuncima iz drugih država. Odgovorni krugovi za upravljanje financijama Lige naroda promatrali su uvijek sa rezervom finansijske izdatke, koji nisu isili za direktnje ciljeve Lige naroda. Što se tiče same Lige naroda, ona je već 1929. donijela odluku, da se raspusti Nansenov ured, davši mu 10 godišnji rok, da sam provede likvidaciju. Proračun ureda je pak po toj odluci trebalo smanjivati za 10 postotaka, što se medjutim pokazalo u praksi nepravedivo. Bilo je zaključeno, da se razumnije izdaje novac, no konstatiralo se, da ni na taj način raspoloživa finansijska sredstva neće dočestati do konca desetogodišnjeg roka, te je odredjeno, da prosinca 1938. bude krajnja granica djelovanja ureda. I sada Nansenov ured provodi svršetak ovaj zaključak.

Ali izbjeglički problem ostaje, te nema znakova, da će biti manje aktualan nego do sada. Sam je Nansen mislio, da je idealno rješenje ovog problema da se izvrši repatriacija uz potrebne

garancije. Tako je on g. 1923 bio sklopio sporazum sa Kerenskijem, da se vrati u Rusiju radnički element medju ruskim bježuncima u Francuskoj. No nije bilo dozvoljeno, da se to i provede. Sada se likvidatorima ureda postavlja zadataća, da predadu pojedinim vladama i privatnim organizacijama svoj rad.

Taj načrt mora biti gotov do sastanka Vijeća Lige naroda u siječnju 1938., te će tada biti dostavljen pojedini vladama, a po tom podnesen Skupštini Lige prilikom njenog redovitog zasjedanja na konačni prihvatanje. Od skupštine će se zatražiti, da učini vladama i privatnim organizacijama potrebne preporuke, a zadataću, da bđije nad izvršenjem tog načrta, preuzet će jedan od organa Lige naroda. Neće se više dati novaca za ured. Namjera je, da se za bježunce svake zemlje brinu dotične vlade. U slučajevima, gdje se ne može izvršiti repatriacija, bježunci trebaju biti naturalizirani koliko je moguće. Gdje nije moguće, treba im priznati pravni statut na temelju zaključaka međunarodne konvencije od 28. listopada 1933., kojim im se osigurava zaštita protiv samovoljnih postupaka i daje stavitvi minimum gradjanskih prava.

»Journal de Geneve«, piše povodom ukidanja Nansenovog ureda da se likvidacijom toga ureda neće odstraniti problem političkih bježunaca. Stvar će doći u raspravu sigurno u rujanskom zasjedanju Lige Naroda, gdje će u tom pogledu biti donešene odluke od najveće važnosti.

Nije potrebno podsjetiti — kaže dalje list — na velike zasluge slavnoga Norvežanina, koji je spasavao političke brodomlome naše nemirne epohe. U prvom se redu radi o tome, da im se pruži materijalna pomoć za život, a zatim, da im se osigura pravna zaštita, koja im je potrebna, da ne budu reducirani posve na razinu parija, izopćenih iz ljudskoga društva. Materijalna pomoć bježuncima dolazila je nejednom u obliku novčanih zajmova i kolonijalnih podhvata. Tako je 40.000 Armenaca koji su se sklonili u Siriju bez ikakvih sredstava postiglo gospodarsku nezavisnost, posvetivši se poljodjelstvu.

Slična je stvar učinjena s 2.500 obitelji, koje su se nastanile u Grčkoj u barakama, što ih grčka vlast želi srušiti.

To je medjutim samo jedan korak toga ureda, koji je prošle godine intervenirao u 121.000 slučajeva. U vrijeme, kad je odlučeno njegovo ukidanje, godine 1930. vladalo je još blagostanje, te je postojala nada, da će se bježunci snaci brzo u gospodarskom životu zemalja, koje su ih primile. Neke od tih zemalja osobito Francuska, provodile su naturalizaciju stranaca, pa su djeca bježunaca, rodjena u stranoj državi, sticala puna prava, a u većini slučajeva i državljanstvo odnosnih zemalja.

Kriza je srušila tu krvku zgradu. Polozaj se u nekoliko mjeseci stubokom promjenio. Kriza je posvudu smanjila bogatstvo i narodne prihode: vlade su htjele da se osiguraju, a bježunci su gotovo preko noći postali u neku ruku nametnicima. Oni su ostali bez posla, dobivali su izgon, ali ih nigdje nisu primili, pa im je često bio jedini izlaz — smrt.

Što će zamijeniti Nansenov ured? Pomišljalo se, da bi vlade same uzele u svoje ruke sudbinu bježunaca u svojim državama. Tu se vlade do sada medjutim nisu pokazale baš sposobnima da izvrše taj zadatak. Neke su samo ratificirale konvenciju od 28. listopada 1933., te je tako loše primjenjuju, da ih treba neprestano podsjetiti na pojedine točke ugovora. Prirodno je, da funkcioniari, koji su revni ili nespremni, postupaju često po svome ekskluzivnom patriotizmu. Gonjenje bježunaca, što ga predsjednik Nansenova ureda Hanssen ne bez razloga naziva »veliki skandal naše epohe«, nije jenjalo već je što više ojačalo. Kako da se dakle prepusti zaštita bježunaca samim vladama?

Vlade same u ostalom to ne žele. Saradnja s međunarodnim funkcionarima pokazala se plodnom. Bježunci trebaju jednu zaštitu za sve, a ta zaštitu može biti samo međunarodna. Liga Naroda je dobro shvatila, kad je godine 1930. donijela rezoluciju o neograničenoj pravnoj i političkoj zaštiti bježunaca. Kako će medjutim Liga naroda izvršiti taj svoj zadatak?

Rata s jedne strane, te talijanskih četa s druge strane. Nakon što su pobunjenici sviđani, Mauri su vezani lancima u grupe i vodjeni do vrtova u Alhambri, gdje su smaknuti strojnim puškama.

PROTUKATOLIČKI RAT U NJEMAČKOJ

se nastavlja nesmanjenom žestinom. Zatvara se i progone katolički svećenici, a u posljedne vrijeme i protestantski. Zabranjuju se procesije i ostale vjerske funkcije i vlada forsira novu njemačku hitlerovačku vjeru, koja je stvorena na osnovu stare njemačke poganske vjere.

Organ Vatikana »Osservatore Romano« prenosi jednu informaciju iz Basela prema kojoj su u Njemačkoj službeno zabranjena sva hodočašća u Rim.

Nansenov je ured osudjen na likvidaciju, a pitanje je hoće li se osnovati nova sekacija za bježunce u tajništvu Lige naroda. Tu se ne radi o političkoj stvari, pa bi je trebalo ostaviti rukama samostalnog tijela, ma i službeno vezana uz Ligu naroda. Preostale mogućnost osnivanja novoga ureda ili produživanje života sada njega ureda, pri čemu bi Nansenov ured imao dobiti permanentan karakter.

Kongres međunarodne asocijacije za Ligu naroda u Bratislavu naglasio je na nedavnom svom zasjedanju tu potrebu, a i britanski ministar vanjskih poslova Eden naglasio je u Donjem domu da treba nastaviti djelo Nansenova ureda. Kako će se to učiniti, o tom ima odlučiti plenum Lige naroda, koji se sastaje u rujnu. — (L. R.)

MALE VESTI

— Terlević Šimun pok. Šimuna iz Svetog Lovreča Pazenatičkog, star 30 godina, ranjen je dosta teško u rudniku u Krapnju. Prenesen je u bolnicu, gdje će morati ostati, ako ne nastupe komplikacije, oko mjesec dana.

— U krapanskom rudniku je teže ranjen Cvek Jerolim Martinov, star 16 godina, iz Kavrana. On je pao u rudniku s prilčno velike visine i prelomio ključnu kost.

— I Velenić Viktor pok. Petra je u rudniku slomio desnu nogu. U posljedne vrijeme se u krapanskom rudniku događaju vrlo često nesreće, jer se rudnik iskoristiće do maksimuma, a sigurnosne naprave se zanemaruju.

— Osmogodišnji Brajic Jelice iz Peroja ugrizao ze bijesan pas.

— Dobran Josip iz Barbana, star 27 godina, zadobio je vrlo teške ozljede u rudniku.

— I Kanfanarac Medan Frane, star 23 god., slomio je na radu u krapanskom rudniku desnu ruku. Ostat će u bolnici mjesec dana.

— Smrtno žrtvje je zahtevala druga nesreća, ki se je zgodila med Knežakom in Smežnikom. Vola, ki sta vlekla voz, sta se nenadoma splašila baje zaradi mušic in prevrnula voz, na katerem sta sedela 34-letna Alojzija Ster

NAŠA KULTURNA KRONIKA

NAŠI ROJAKI V SLOVENSKIH REVIJAH

Ljubljana, julija 1937. — (Agis). — Naši rojaci so v slovenske revije prispevali kot sledi:

V 1.-2. številki »SODOBNOSTI« se je oglasil **Igo Gruden** s tremi pesnimi, in sicer »V spomin Tomaža Bizilja, »Kamniška elegija« in »Dekretirani narodi«; **Ciril Kosmač** je prispeval prvi del novele »Življenje in delo Vence Poviškaja«; **Kraigher Vito** daljši članek »Žena v industriji in obrti v Sloveniji«; **Albin Prepeluh** nadaljuje s svojimi »Priporombami k naši prevratni dobi«; med kritiko se oglaša **Lino Legiša** s poročilom o Ivana Cankarja »Zbranih spisih XIX«; **Jože Vilfan** prispeva članek »Kmečka avtarkija«; **Branko Rudolf** poroča »Iz današnjega Kitajske«; **France Mesesnel** pa »Oder bo treba pomesti«.

V 3. številki »Sodobnost« je na uvođnem mestu prispevki iz knjige spominov pok. dr. **Henrika Tume** »Iz mojega življenja«, pod naslovom »Moja izpoved«; **Gruden Ivo** prispeva pesem »Delavka Tereza«; **Ciril Kosmač** nadaljuje z novele »Življenje in delo Vence Poviškaja«; **Albin Prepeluh** pa s »Priporombami k naši prevratni dobi«; **Joško Ziberna** prispeva daljši članek »K vprašanju naše zapadne narodnosti meje«, A. K. pa »Thomas Mann — Izobčen«.

V 4. številki »Sodobnost« je na uvođnem mestu prispevki »Koroško vprašanje« od F. Zwitlerja; **C. Kosmač** nadaljuje z novele »Življenje in delo Vence Poviškaja«; **Vito Kraigher** prispeva članek »Usoda vajencev v današnjem družabnem sistemu«; **Prepeluh Albin** nadaljuje s »Priporombami«; **Igo Gruden** prispeva pesem »Svoboda«; med književnim pregledom se oglaša **Avg. Pirjevec** z »En relisant — Prešeren«; med kritiko pa nadaljuje **Lino Legiša** svoje poročilo o Cankarjevih »Zbranih spisih XIX«.

V 5. številki iste revije prispeva **Igo Gruden** pesmi »Avtarkistom duha«, »Edwardu Kocbeku«, in »Grlice«; **Ferdinand Godina** novele »Plebanuš Čakić«; **Ciril Kosmač** nadaljevanje novele »Življenje in delo Vence Poviškaja«; **Avg. Pirjevec** pa nadaljuje med književnim pregledom »En relisant — Prešeren«.

»LJUBLJANSKI ZVON« prispeva v svoji prvi dvojni številki novele **Iva Brnčiča** »Smrt Jurija Možine«, daljšo oceno Andreja Budala »Ob italijanskem in slovenskem slovarju« ter književno poročilo Iva Brnčiča o Krleževi »Balada Petrica Kerempuh«; 3—4 številka prispeva odlomek iz Berčičeve drame »Med štirimi stenami«, I. Brnčiča novele »Smrt Jurija Možine«; **Vito Kraigher** piše o »Pomenu delovnega prava v današnji družbi«; Andrej Budal ocenjuje Bevkova dela: »Kresna noč«, »Vihare«, »I moriti ritornano« in »Srebrnikle«; 5—6 številka prispeva članek Andreja Budala »Dela Otona Zupančiča«, članek Iva Brnčiča »Za Cankarjevo podobo« in odlomek iz Brnčičeve drame »Med štirimi stenami«; **Vito Kraigher** pa piše o »Starostnem zavarovanju pri nas in drugoj«.

»Dom i Svet« prispeva novele **Franceta Bevka** »Bajtar Mihale«; med književnimi poročili je ocena Bevkovih del: »Huda ura«, »Samote«, »Pastirci«, »Srebrnikle«, in »V mestu gorijo luči«; na platnicah pa pesem »Sodobna balada« **Jožeta Lovrenčića**.

PETAR KRUŽIĆ I LOVRANSKA LUKA

Stara kula Lupoglavlje leži onkraj Učke. Taj grad pripada je feudalnoj gospodini Herbensteinima, ali je za vrijeme mletačkog rata (1508—1510) mnogo nastradao. Nešto od ognja i mača, nešto od kuge, pučanstvo se je u Lupoglavlju bilo silno prorijedilo, tako da su već i Herbensteini naseljivali na onom svom imanju one naše iz Bosne i Dalmacije, što su bježali ispred turske sile. Godine 1525 Herbensteini su taj grad ustupili Habsburgu, kralju Ferdinandu. Dvije godine zatim predao je Ferdinand Lupoglavlje Petru Kružiću u zalog. Tu je slavni kliški kapetan smjestio svoju potrošnicu, i sam bi s vremena na vrijeme proveo po nekoliko dana u toj staroj i istarskoj kuli.

Iz Lupoglavlja vodio je preko Poklona, sedla Učke-gore, put u Lovran. Ta je luka bila Lupoglavlju najbliža i Petar se je Kružić često obraćao na kralja da mu prepušti lovransku luku, otkuda bi podržavao vezu s Klismom. Pošto se Ferdinand nije na tu njegovu molbu ni osvrnuo, Kružić se ponovo obrati na nj, ali je trebalo dugo, dok mu kralj odgovori, da mu ne može uvažiti molbe budući da Lovran pripada pazinskom kapetanu, ali da mu se neće braniti da u slučajevima potrebe, navrata onamo svoje ladje.

Luka je bila malena, ali od juga dobro zaštićena. I eto, u toj maloj dražici sakupljale su se Kružićeva ladice i udarile početak divovskim naletima naših slavnih Uskoka, koji su pokazali i Mlečanima i cijelome svijetu, da imaju i Hrvati a s njima i svi Jugoslaveni pravo na svoje mjesto pod ovim veselim žarkim jadranskim suncem.

Kružić je često boravio u starom, surom zidinama opasanom Lovrangu. Kako je

bio pobožan, zalazio je često i u crkvu, gdje su kanonici domaći sinovi služili službu Božju u starom slavenskom jeziku. — Talijanskom jeziku nije u Lovrangu bilo tada ni traga, latinskom još manje. Sve naše — i samo naše! Koliko puta je viteški knez prolazeći tijesnim ulicama gradskim čuo djevojke, gdje kroz prozore pune cvijeća pjevaju svojim sitnim glasicima:

Kluče sam zgubila
Od svete Marije.
Ki bi mi ih našaš,
Bim mu darovala
Facol rakamanl.
Kega j' moja mama
Tri leta rubila.
A četvrtu leta
Zlatom rakamala,
Na suzicah prala.
Na srcu sušila.

Na Lovrantskim ima više Kružića. I dva seoca, što još danas nose njihovo ime. I u gradiću je još prije needeset godina jedna kuća bila vlasništvo nekih Kružića kapetana. I neko njihovo imanje zvalo se još do nedavno »Kružićev vrt«. (Mornar).

Barba Šime.

MEDALJA KRALJA PETRA I. U ROVINJSKOM MORU

26. jula 1914. početak ratnih neprijateljstava protiv Kraljevine Srbije zatekao je u Rovinju kao sudskega pripravnika kod tamošnjeg okružnog suda.

Rovinj, varošica od nekih 14.000 stanovnika na zapadnoj obali Istre, nastanjena je sa čistim talijanskim življem (naseljenim iz južnih krajeva Italije), medju njima bilo je nas Hrvata svega 13 i to državnih službenika: 7 sudskega pripravnika, 2 sudska

ISTARSKI PROBLEM PRED 30 GODINA

G. Nikola Žic je u 5 broju zagrebačkog časopisa »Hrvatska Prosvjeta« objavio dužu raspravu pod naslovom: »Istarski problem pred 30 godina u svjetlu izbora od 14. svibnja 1907.« Rasprava zaprema 11 štampanih stranica i vrlo je temeljita, ali su se slagaru potkrale neke pogreške i poremetio je red tabela: Prednja prikazuje izborne rezultate od godine 1911 i spada na drugo mjesto, a stražnja tabela prikazuje rezultate od 1907 i spada na prvo mjesto. K tome je u prednjoj tabeli o izborima od 1911 jedna tiskarska pogreška (zbog glasova socijalnih demokrata, treba da glasi 4.427), u stražnjoj tabeli o izborima od 1907 nekoliko krupnijih, koje treba ispraviti ovako: broj glasova liberalnih nacionala u III. kotaču (Pula) 3.342, zbroj glasova kršćanskih socijala u čitavoj Istri 7.019 i broj glasova socijalnih demokrata u V. kotaču (Volosko) 521. U tekstu su brojevi reproducirani vjerno.

Cim budemo imali malo više prostora preštampat ćemo, dozvolom autora, ovu zanimljivu i temeljitu raspravu g. Žica o najvažnijem narodnom i političkom dogadjaju u Istri prije rata.

NOVI BROJ »MORNARA«.

Izašao je broj 8 Car-Eminovog »Mornara« u Sušaku sa slijedećim sadržajem: Mornar: Ni. Sv. Patrijarh Varnava. — R. K. Jeretov: Noćas je vihor. — Dundo Simo: Gajetunski razgovori. — Sedam pitanja. — Dr. U. S.: Konvencija o ograničenju odgovornosti. — Pomoć siromašnim mornarima. — Oceanske tajne. — Engleskoga: Dva ronioca. — Novovjeka čudesa. — Lujo Dorčić: Uloga češkoslovačkoga naroda u svijetu. — Odgovori na sedam pitanja. — Ruski boljevizam na umoru. — Neobičan »ferman« seoske općine.

IVAN ČARGO NA MEDNARODNI RAZSTAVI V PARIZU.

Ministrstvo za trgovinu in industrijo je odkupilo za pariško mednarodno razstavo delo našega umetnika g. Ivana Čarga in sicer etnografsko sliko naše države.

LITERARNO GLASILO NEMŠKIH EMIGRANTOV.

Novo literarno glasilo nemških emigrantov prične izhajati z naslovom »Mass und Wert« v Oprechtovi založbi v Zurihu. Novi dvomesečnik bosta urejala Thomas Mann in Konrad Falke.

TRECI KRČKI FESTIVAL

Na Krku u Omilju se održava 8. avgusta treći krčki festival. Izvodit će se narodni plesovi (balun) u narodnim nošnjama pod sopele i pjevat će se narodne pjesme.

Izletnički vlakovi voze iz Zagreba, a posebni parobrodi iz svih mesta Hrvatskog Primorja.

V drugi številki »Ženskega sveta« je prispevala Erna Muser pesem »Sonet«, v tretji je prispeven »Razgovor z Marico« (ob sedemdesetletnici Marice Bartol-Nadliškove), četrta številka je prinesla Avg. Gabrščikove pesmico »Pesem« in Pavle Hočevarje »Bežen pogled na rusko ženo«, peta številka pa pesem Erne Muserjeve »Moja mati Šiva«.

V šestu številki revije »Žena in dom« je prispeval France Bevk črtico »Slovo. Prva in druga številka mesečnika »Prijatelj« sta prinesli črtico Franceta Bevka »V mestu gorijo luči«.

savjetnika, upravitelj sudske pisarne, 2 činovnika fabrike duhana i još 1 činovnika. Pod okružnji sud u Rovinju spadala je ne-malo cijela Istra.

U času mobilizacije otišli su u rat od nas četvorica Trojica su uhapšena kao veleizdajnici, a mi ostali očekivali smo u stražnjoj neizvjesnosti istu sudbinu. I sa strane gradjanstva bili smo neprijateljski susretani, a i tvorno insultirani.

Ja sam možda jedini od Istrana posjedoval medalju na spomen izbora Petra Kardjordjevića kraljem Srbije iz god. 1903. Ovu sam spomen medalju dobio 1910 u Kragujevcu kao dobar strijelac na vojničkoj streliči, a bila mi je vrlo draga i skupocjena uspomena. Osim toga imao sam sliku sa autogramom tadašnjeg Prijestolonaslednika Aleksandra, koju sam istom prilikom dobio.

Bio sam si svijestan što me čeka, ako se pristupi i mome hapšenju, izvrši kod mene pretres i pronadju ova dva »corpusa«, pogotovo kod mene austrijskog državnog činovnika. Nijesam imao mnogo vremena za razmišljanje niti prilike da se sa nekim posavjetujem. Ove drage uspomene valjalo je svakako skloniti, ali: kako i kuda? Izgorjeti sam mogao samo fotografiju, jer medalja od žutog metala ne gor. Nekada zakapati bilo je opasan, jer može netko vidjeti pa otkopati i pronaći (a na nas kao žigosane se stalno i dobro pazilo).

Odlučio sam da medalju bacim u more. 27. VII. 1914. uzeo sam ovu lijepu medalju iz moga kofera, metnuo sam u džep i išao šetati prema glavnom »molu«, koji je mome stanu bio najbliži. Bio sam u velikom strahu, da me javni organi uput ne uhvate. Šuljao sam se kao zločinac, koji uništava tragove nekog počinjenog zlodjela. Išao sam i zastajkivao. Kad sam došao na kraj »mola«, gdje je more najdublje, posegnuo sam u džep, izvadio moju jedinu medalju

GORIŠKI SLOVENCI V PREDVOJNI DOBI

Upravno-politična razkosanost Slovencije za časa avstro-ogrskog monarhije je bila vzrok, da se je politično in tudi kulturno življenje Slovencov razvijalo neenotno. Nit ene političke stranke nismo imeli, ki bi bila zmožna strniti vse Slovence v kompaktno politično enoto, vsaka dežela se je razvijala ločeno od ostalih, v vsaki so bile razmrezne drugačne. Na Kranjskem in Štajerskem, kjer se niso čutili v nacionalem oziru tollko ogroženi, so se izživiljali v fanatičnih strankarskih bojih, ki so slovenski nacionalem samo slabili. Šlo se je za oblast v deželi, za zmago ene ali druge stranke, ki je bila v dosegom svojih strankarskih namenov pripravljena tudi nuditi roko Nemcem. Drugače je bilo na periferiji, zlasti na Primorskem. Tu je bilo predvsem aktuelno narodnostno vprašanje, vprašanje Slovence, ki se bori proti navalu tujcev na njegovo zemljo. Strankarska cepitev nazorov, katero je na Gorisko presadil škof Missia, se je morala podrediti prevenstvenim nalogom goriških Slovencov in se tudi nikoli ni tako izrodila kakor na Kranjskem in Štajerskem. Nič redkega niso bile skupne nacionjalne manifestacije pristašev različnih političnih prepricanj, kar se na Kranjskem nikdar ni dogajalo.

Zasluga, da je v nacionalem borbi na Goriskem sodeloval veli narod, je v največji meri naših domačih voditeljev, ki so znali svoje ideje ponesti v zadnjo zakotno vas. Dijaštvo je bilo njihov najboljši posrednik, ono je organiziralo društva, jih oskrbovalo z dobrimi predavatelji in bilo z njimi v stalnih stikih. Na ta način se je naše ljudstvo na Goriskem politično izobrazilo in enotno poseglo v narodnostne boje. Ni bilo nikake »frakarjev«, nikakih družabnih cepitev: poleg inteligent in trgovca sta se borila delavec in kmet za iste cilje. Borba jih je združevala. Zato je tudi razumljivo, da je svetovno naziranje Goričana obširno, da je preko slovenstva in jugoslovanstva prišlo do vseslovenstva. Načela naprednosti, enakosti in demokratičnosti so jim prišla v kri in se izražajo v vseh njihovih dejanjih.

Dolžnosti do svojega naroda čutijo vsi. Z ogromnimi denarnimi žrtvami so vzdrževali v Gorici tri velike slovenske osnovne šole, v katerih je dobivalo pouka preko 3000 slovenskih otrok. Nad polovico teh prostovoljnih dajatev je odpadlo na našega goriškega kmeta in delavca in nikdar nista odpovedala.

Predavanje dr. Vladimirja Knafliča v ljubljanskem »Taboru«.

PROSLAVA 25 GODIŠNICE MATURE ZADARSKIH DJAKA

Split, 1. augusta 1937. — U subotu proslavili su svečano 25-godišnjicu mature maturanti blvše hrvatske gimnazije u Zadru koji su maturu položili 1912 godine. Toga dana se je u Splitu našao najveći dio maturanata i u jutro su prisustvovali svetoj misi, koju je otslužio njihov školski drugi vlc. Don Jure Palčić, sada župnik u Pakoštanima. Za vrijeme slike mise održao je vlc. Palčić svojim drugovima zanosan govor u kojem je evocirao lijepe uspomene iz hrvatskog Zadra, iznio im pred oči zanosne tadašnje omladine za službu velikim idealima: Bogu, narodu i domovini. U svom govoru komemorirao je i pokojne drugove primariusa dr. Joška Marčelića i veterinaru Martinolića.

i jednim zamahom ruke, bacio sam ju desetak metara daleko u more. More je ovdje duboko 20—30 metara. Odahnu sam, jer sam se oslobođio teškog i opasnog te-reta.

Tu sam tajnu povjerio jedino mome dobrome drugu, sada sveučilišnom profesoru Dr. Srećku Zugliji, ali on me je izdao i kad sam drugi dan došao u kancelariju saopćio mi je upravitelj kancelarije moj prijatelj a njegov pašenog Šime Vitanić, držeći se vrlo zabrinuto, da su ujutro žandari prema nekom sunčevom odblijesku sa dna mora potražili predmet i pronašli jednu medalju srpskog Kralja, a sada da tragaju za onim, koji ju je tamo bacio. Mene su prošli smrtni Žmarci i kad je to ovaj vidio, nasmijao se je i umirio me sa riječima, da sve to nije istina i da me je Dr. Zuglija »izdao« ali samo njemu. Ja sam mu ugodno umireno samo odgovorio, da je to bila vrlo neslana šala okane.

Da završim ovu pripovijetku, napomijem, da sam onu fotografiju sa autogramom, koju sam svakako htio sačuvati jer sam već tada os

IZ DRUŠTVA „ISTR“ U ZAGREBU
ŽERJAVIĆEVA 7. — TEL. 84-66

Pažnja svim emigrantskim društvima u Jugoslaviji

Skrećemo ovime pažnju svim emigrantskim društvima u Jugoslaviji na naše cirkularno pismo od 3. VII. o. g. u kojem smo prikazali pravilnik našeg društva o pravima i dužnostima članova, pa molimo, da društva na naš cirkular odgovore u koliko to već do sada nisu učinila.

Ovom prilikom umoljavamo sva društva da informiraju svoje članstvo i uopće sve emigrante u svome djelokrugu, da uz ostale potrebne isprave u slučaju dolaska u Zagreb, moraju imati iskaznicu kojeg emigrantskog društva u Jugoslaviji. Ako nisu članovi niti jednog emigrantskog društva u Jugoslaviji, a borave u državi preko 3 mjeseca, ne mogu dobiti od našeg društva nikakvu moralnu ni materijalnu potporu. Zaključak naše izvarene skupštine od 6. VI. ide za time, da se svi emigranti začlane u naša emigrantska društva, jer nije umjeno da se na društva za razne potrebe obraćaju oni, koji za ta društva nisu nikada ništa učinili.

Prema zaključku kongresa od 4. oktobra 1936. molimo društva da novo-pridošlim emigrantima ako putuju iz mjesta bivanja izdaju privremene iskaznice.

Svi emigranti, koji putuju u Zagreb, neka svoj odlazak, daju potvrđiti po vlastima, jer će u protivnom slučaju imati neprilika kod prijave.

**VAŽNE UPUTE
O DRŽAVLJANSTVU**

Primjetili smo, da se pojedini članovi društva u pogledu oprosta od taksa za postignuće državljanstva obraćaju direktno na Ministarstvo Unutrašnjih Dela, pa im ovime skrećemo pažnju, da se ovakove molbe redovno vraćaju na nadopunu glede informacija. Pošto je to mnogo dulji proces, neko se članovi obraćaju u pogledu državljanstva kao i svih ostalih molbi svojoj emigrantskoj organizaciji, koja će im po ovakovim stvarima dati najbolje upute.

VAŽNO!

Za uspješan rad u društvu potrebna je naruža saradnja društvenog odbora sa sekcijama društva, kao i sa cijelokupnim članstvom. Da se to postigne na članskom sastanku na Sveticama izabrana su od strane članstva dva povjerenika, koji će stajati u nazužem kontaktu sa odborom, donašati će odboru želje onog dijela našega članstva i uopće sve ono što se odnosi na naš državni život.

Molimo cijelokupno članstvo u djelokrugu Svetica, da našeg povjerenika g. Matu Grbca pomaže u njegovom radu, a isto tako i njegovog zamjenika g. Otilija Živulića, koji je ujedno i povjerenik naše Omladinske Sekcije. Članovi mogu svoju mjesecnu članarinu plaćati kod naših povjerenika.

Rajonski članski sastanak zagrebačke »Istre« na Sveticama

Zagreb, 2 kolovoza 1937. — U nedjelju 1. o. m. održan je članski sastanak zagrebačke »Istre« na Sveticama za tamošnje članove. Na sastanak su bili pozvani i nečlanovi-Istrani i ostali emigranti. U posebnoj sobi gostione Zečić-Generalic sakupilo se oko 70 ljudi, među kojima je bilo i dosta omladine. Sastanak je trajao oko tri sata i na njemu se pretreslo sve što zanimalo tamošnje članove. Sastanak je otvorio potpredsjednik društva Josip Brečević, a na to je Tome Peruško izložio položaj našeg naroda u Julijskoj Krajini i sporazuma između Jugoslavije i Italije, položaj u emigraciji i potrebu organizovanja. Iza toga je Josip Brečević izložio rad društva iz posljedne glavne skupštine. Opširno je rastumačio pravilnik o pomoći članovima i iznio potrebu čim jačeg organizovanja društva u korist pojedinaca i zajednice. Frane Debevec je govorio o pitanju naše omladine i opisnije se zaustavio na pitanju naše štampe, općenito, a naročito na pitanju proširenja našeg glasila »Istra«. Iza njega je govorio tajnik Omladinske sekcije Ivan Blažina. On je govorio o potrebi organizovanja omladine, a odgoju i organiziranju djece emigranata. Istakao je potrebu štampe i pozvao prisutne da citaju i šire naš list. Tom prilikom je i proglašen tridesetak komada poslijednjeg broja »Istre«. Odbornik Edo Cvečić objašnjava zašto su današnji ljudi u upravi pristali da vode društvo i istice da treba zaboraviti stare raspre ići naprijed. Student Franović je govorio o potrebi štampe, a Doblanović iznosi historijat društva i poziva sve na aktivnu saradnju. Josip Grahalić govorio o predratnim političkim prilikama u Istri i protiv uvadjanja partiske politike u društvo, a Ante Modrušan iz Srbovračke tumači našu ideologiju i podvlači da je jedina naša politika Istra i borba za nju. Stanko Petaros govorio za što jaču organizaciju u svim dijelovima grada. Iza poduzeća diskusije sastanak je zaključen upisivanjem novih članova.


**IZLET OMLADINSKE SEKCIJE
DRUŠTVA »ISTR« U PODSUSED**

Omladinska sekcija Društva »Istra« pripremila je nedjelju 8. o. m. svoj prvi izlet u Podsused. Odlažak u jutro u 7 sati, a izletnici moraju biti najkasnije u 6 i pol sati na samoborskom kolodvoru radi uređenja karta. Cijena za polazak i povratak je Din 5.— Pozivamo sve prijatelje i simpatizere da prisutvjuju tom izletu. Potanje informacije se mogu dobiti svakodnevno od 18—20 sati u društvenim prostorijama, Žerjaviceva 7, telefon br. 84-66. Za što veći rosjet molim odbor.

»Istra« izlazi svakog tjedna u petak. — Broj čekovnog računa 38.789. — Preplata: za cijelu godinu 48.— din., za pola godine 24.— din., za inozemstvo dvostruko, za Ameriku 2 dobara roba ulica 48, III. kat. — Tisk: Stečajnina Jugoslavenske štampe d. d., Zagreb, Masarykova ulica broj 28a. — Za uredništvo odgovara IVAN STARI. Zvonimir Rudolf Polanović, Zagreb, Ilica broj 121.

LAKE I PROZRAČNE zašto udobne

19.-



43471—1108

Vrlo lijepa dječja cipelica od finog bijelog platna, sa elastičnim djonom i špangom preko rista. Od br. 27—33 Din 25.—, od br. 31—34 Din 29.—

25.-



45305—4803

Za svaku priliku najpodesnija ljetna obuća izrađena od jakog smedjeg platna sa elastičnim djonom. Od br. 19—26 Din 15.—, od 27—34 Din 19.— muške Din 29.—


19.-



14243—4841

Za sve vrste sporta, za izlete i boravak u prirodi, za poljske radove, najbolja, najjača i najjeftinija obuća je naša »zpolutrampka« od jakog smedjeg platna sa hrapavim elastičnim djonom. Ženske Din 25.— Muške Din 29.—

35.-



45897—4400

Za ljetno vrlo ugodne, trajne i jeftine muške sandale od jakog platna sa gumenim djonom. Koštaju samo Din 35.—


69.-



2967—44801

Ugodne i prozračne muške sandale od perforiranog boksa sa kožnim djonom, Neophodno potrebne svakom gospodinu.

79.-



3385—15165

Uz svaku ljetnu haljinu za šetnju i za plažu elegantna otvorena cipelica od fine bijele nubuk kože sa kožnim djonom.

79.-



69.-




1327—2880

Elegantna muška polucipela u sivoj boji sa kožnim djonom. Za ljetne dane vrlo podesna jer je jako laka. Koštaju samo Din 69.—

2967—44801

Ugodne i prozračne muške sandale od perforiranog boksa sa kožnim djonom, Neophodno potrebne svakom gospodinu.

69.-



1327—2880

Elegantna muška polucipela u sivoj boji sa kožnim djonom. Za ljetne dane vrlo podesna jer je jako laka. Koštaju samo Din 69.—

2967—44801

Ugodne i prozračne muške sandale od perforiranog boksa sa kožnim djonom, Neophodno potrebne svakom gospodinu.

69.-




1327—2880

Elegantna muška polucipela u sivoj boji sa kožnim djonom. Za ljetne dane vrlo podesna jer je jako laka. Koštaju samo Din 69.—

2967—44801

Ugodne i prozračne muške sandale od perforiranog boksa sa kožnim djonom, Neophodno potrebne svakom gospodinu.

69.-



1327—2880

Elegantna muška polucipela u sivoj boji sa kožnim djonom. Za ljetne dane vrlo podesna jer je jako laka. Koštaju samo Din 69.—

2967—44801

Ugodne i prozračne muške sandale od perforiranog boksa sa kožnim djonom, Neophodno potrebne svakom gospodinu.

69.-

1327—2880

Elegantna muška polucipela u sivoj boji sa kožnim djonom. Za ljetne dane vrlo podesna jer je jako laka. Koštaju samo Din 69.—

2967—44801

Ugodne i prozračne muške sandale od perforiranog boksa sa kožnim djonom, Neophodno potrebne svakom gospodinu.

69.-

1327—2880

Elegantna muška polucipela u sivoj boji sa kožnim djonom. Za ljetne dane vrlo podesna jer je jako laka. Koštaju samo Din 69.—

2967—44801

Ugodne i prozračne muške sandale od perforiranog boksa sa kožnim djonom, Neophodno potrebne svakom gospodinu.

69.-

1327—2880

Elegantna muška polucipela u sivoj boji sa kožnim djonom. Za ljetne dane vrlo podesna jer je jako laka. Koštaju samo Din 69.—

2967—44801

Ugodne i prozračne muške sandale od perforiranog boksa sa kožnim djonom, Neophodno potrebne svakom gospodinu.

69.-

1327—2880

Elegantna muška polucipela u sivoj boji sa kožnim djonom. Za ljetne dane vrlo podesna jer je jako laka. Koštaju samo Din 69.—

2967—44801

Ugodne i prozračne muške sandale od perforiranog boksa sa kožnim djonom, Neophodno potrebne svakom gospodinu.

69.-

1327—2880

Elegantna muška polucipela u sivoj boji sa kožnim djonom. Za ljetne dane vrlo podesna jer je jako laka. Koštaju samo Din 69.—

2967—44801

Ugodne i prozračne muške sandale od perforiranog boksa sa kožnim djonom, Neophodno potrebne svakom gospodinu.

69.-

1327—2880

Elegantna muška polucipela u sivoj boji sa kožnim djonom. Za ljetne dane vrlo podesna jer je jako laka. Koštaju samo Din 69.—

2967—44801

Ugodne i prozračne muške sandale od perforiranog boksa sa kožnim djonom, Neophodno potrebne svakom gospodinu.

69.-

1327—2880